

Hindumi karon ang Imong Magbubuhay

Leksyon 19

Sa Pinadayag 14:6-12 atong makita ang tulo ka manulunda nga nagdala sa solemni nga mga mensahi ngadto sa lumulupyo sa yuta. Ang una nagsangyaw nga ang takna sa hukom sa Dios naabot na. (Hinumdumi, ang hukom nagsugod sa pagtapos sa “2300 ka mga adlaw” sa Daniel 8 ug 9.) Ang ikaduhang manulunda nagsangyaw sa pagkahulog sa modern nga espirituhanong Babilonya. Ug ang ikatulo nagpasidaan batok sa pagsimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan ug sa pagdawat sa iyang marka.

Sa dihang ang mga mensahe nasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan, “ang pag-ani sa yuta” naani na (tanawa Pinadayag 14:15), ug “ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan.”, Mateo 13:39

Ang mensahe sa tulo ka mga manulunda, sa pagkatinuod, naglangkob sa katapusang hangyo sa Langit ngadto sa katawhan iniing katapusang mga adlaw sa kasaysayan sa yuta. Ug tungod niini, sila takus sa tibuok nga pagtagad kanila nga gusto maandam sa ilang kaugalingon alang sa katapusang mga panghitabo.

Ug kining **MAAYONG BALITA** mahitungod sa gingharian **IGAWALI** ngadto sa **TIBUOK NGA KALIBUTAN** ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran; ug unya moabut na ang katapusan. Mateo 24:14

Ug nakita ko ang laing manolunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang **MAAYONG BALITA** aron **IMANTALA** ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa **TANANG KANASURAN** ug kabanayan ug pinulongan ug katawhan. Pinadayag 14:6

1. Sumala sa pasahe, sa kang kinsa man kita dili magsimba?

Pinadayag 14:9 _____

2. Sa unsa nga termino nga ang Usa diin kita magsimba pagailhon?

Pinadayag 14:7 _____

3. Sa unsa nga basihan diin ang Dios napadayag nga takus sa pagdawat sa himaya, dungog ug gahum?

Pinadayag 4:11 _____

Sa tibuok Kasulatan, ang kamatuoran nga ang Dios nagbuhay sa tanang butang gipresentar isip mao ang nakapahimo Kaniya nga taas sa tanang mga mini nga dios, ug nakapahimo Kaniya nga mao lamang ang takus sa atong pagsimba (1 Cronicas 16:25-26; Jeremias 10:11-12; Isaias 45:18).

Samtang ang mga moderno nga mga batid sa sensya napakyas sa ilang pagsulay sa pagbatok sa paglalang, ang uang manulunda sa Pinadayag 14 nagpadayag sa usa ka mensahe nga giplano aron sa pagkuha sa pagtagad sa kalibutan ngadto “Kaniya nga nagbuhay sa langit, ug yuta, ug sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig.”

4. Ang mga magsisimba sa Dios nailhan nga nanagbantay sa unsa?

Pinadayag 14:12 _____

5. Unsa man ang gisulti sa kasuguan sa Dios mahitungod sa paglalang?

Exodo 20:11 _____

Bantayi nga ang manulunda sa Pinadayag 14:7 naggamit sa mga pinulungan sa ikaupat nga kasuguan aron sa pagtawag sa kalibutan ngadto sa tinuod nga pagsimba sa Dios.

6. Sa nahuman ang langit u gang yuta, ug ang Dios nagtapos sa Iyang buluhaton, unsa man ang Iyang gibuhay ngadto sa ikapito nga adlaw?

Genesis 2:2-3 _____

7. Unsa man ang duha ka mga butang nga gibuhay sa Dios sa ikapitong adlaw?

Genesis 2:3 _____

Aron sa “pagbalaan” nagkahulugan “pagtagana alang sa balaan nga kagamitan; pagbalaan. Aron sa paghimo nga balaan. Aron sa matinuod-anong pagbantay o pagtahud.” The American Heritage Dictionary.

8. Ngano nga gibuhay man sa Dios nga pinasahing adlaw ang ikapito?

Genesis 2:3 _____

9. Ang Magbubuhay ba mipahulay tungod kay Siya nakapoy?

Isaias 40:28 _____

10. Nan para sa kang kinsa nga kaayuhan Niya gibuhath ang Sabado?

Marcos 2:27 _____

11. Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw, nagpanalangin niini ug nag unsa pa niini?

Exodo 20:11 _____

Aron sa “pagbalaan” nagkahulugan “Aron sa pagbuhath o pagtagana isip balaan.” The American Heritage Dictionary.

12. Tungod kay Iya man gibuhath kini nga adlaw nga balaan, kita kinahanglan magahinumdom niini nga unsa?

Exodo 20:8 _____

ANG LIYOK SA PITO KA ADLAW NGA USA KA SEMANA

Domingo	Lunes	Martes	Miyerkules	Huwebes	Biernes	Sabado
Una nga Adlaw	Ika-duha nga Adlaw	Ika-tulo nga Adlaw	Ika-upat nga Adlaw	Ika-lima nga Adlaw	Ika-unom nga Adlaw	Ika-pito nga Adlaw

Ang gitaason sa mga adlaw, bulan ug anahon ug mga tuig mahibaluan pinaagi sa linihukan sa yut ug bulan sumala sa adlaw. Apan ang usa ka semana nga pagliyok dili mahibaloan pinaagi sa bisan unsang butang diha sa kawanangan. Kini lamang mapahayag pinaagi sa kamatuoran nga ang Dios nagpadayag ug nagtukod niini bisan kaniadto sukad paglalang Niya sa kalibutan.

ANG PAG-ILA SA BIBLIKANHON NGA ADLAWNG IGPAPAHULAY

Adlaw sa Paglansang	Si Jesus mipahulay didto sa Lubnganan	Adlaw sa Pagkabanhaw
<i>“Ang adlaw sa wala pa ang Adlawng Igpapahulay” Marcos 15:42</i>	<i>“Ang Adlawng Igpapahulay” Lucas 23:56</i>	<i>“Ang Adlawng Igpapahulay milabay na” Marcos 16:1</i>

13. Sa unsang adlaw si Juan anaa sa Espiritu?

Pinadayag 1:10 _____

14. Unsang adlaw ang giangkong sa Dios nga Iyaha?

Isaias 58:13 _____

15. Unsang adlaw mao ang Adlawng Igpapahulay sa Dios?

Exodo 20:10 _____

16. Si Jesus nag-ila sa Iyang kaugalingon isip Dios sa unsa?

Marcos 2:28 _____

17. Si Jesus ba mibantay sa Kasuguan sa Iyang Amahan?

Juan 15:10 _____

18. Gibantayan ba ni Jesus ang Adlawng Igpapahulay sa ikapitong adlaw?

Lucas 4:16 _____

19. Siya nga nag-ingon siya nakig-uban Kaniya kinahanglan magalakaw nga unsa?

1 Juan 2:6 _____

20. Unsa man ang gitagana sa Dios isip ilhanan sa relasyon tali Kaniya ug sa Iyang mga katawhan?

Ezekiel 20:20 _____

21. Unsa man ang gikinahanglan aron sa pagpabuhi sa testament?

Hebrohanon 9:16 _____

22. Sa panahon sa kamatayon ni Jesus, aduna ba kasuguan sa Adlawng Igpapahulay?

Lucas 23:56 _____

23. Human ang pakigsaad na pamatud-an pinaagi sa kamatayon sa nagsaad, aduna pa ba pag-usab nga mabuhay niini human niana nga panahon?

Galacia 3:15 _____

24. Ang Dios ba mismo magausab niini?

Salmo 89:34 _____

25. Kinsa man ang makasulod ngadto sa ganghaan sa Balaang Cyudad?

Pinadayag 22:14 _____

26. Kana ba naglakip sa pagbantay sa kasuguan mahitungod sa Adlawng Igpapahulay?

Santiago 2:10 _____

Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios....

- Ako nakasabot nga ang Pinadayag 14 adunay katapusang mensahe alang sa tanan sa kalibutan.
- Ako nakasabot nga ang ang Adlawng Igpapahulay nga gibuhay alang sa tawo diha sa paglalang sa kalibutan.
- Ako nakasabot nga ang Adlawng Igpapahulay sa Dios mao ang ikapitong adlaw sa semana, ang Sabado.
- Ako mipili sa pagbalaan sa adlaw nga gibalaan sa Dios.

Dugang komentaryo: _____

Pangalan: _____

Sunod nga leksyon: **Ang Kasuguan sa Dios Nagpabilin nga Wala Mausab**